

FIF – „Go Digital in WB“ – Addiko banka Podgorica

Zemlja:	CRNA GORA
Broj projekta:	56670
Poslovni sektor:	Depozitni kredit (banke)
Vrsta objave:	PRIVATNA
Kategorija zaštite životne sredine:	FI
Datum odobrenja:	25. novembar 2025. godine
Status:	Odobren
Datum objave na engleskom jeziku:	Prema odsjeku 1.4.2 (iii) Direktive o pristupu informacijama: „Za projekte koje je odobrila uprava Banke, a gdje je Odbor direktora delegirao ovlašćenje za odobravanje, PSD će se otkriti na početku odgovarajućeg perioda za obavještenja o tome da ne postoji prigovor državi članici Banke u skladu sa članom 13 (iii) Sporazuma o osnivanju EBRD.“

Opis projekta

Obezbijedeni kredit s pravom prvenstva u iznosu do 2 miliona eura kroz dvije jednake tranše, u okviru programa „SME Go Digital in the Western Balkans“.

Ciljevi projekta

Ova transakcija će podržati cilj Programa da: (i) unaprijedi inovacije i konkurentnost privatnog sektora kroz ciljane investicije među MSP-ovima u svrhu većeg korišćenja tehnologija digitalizacije i automatizacije; (ii) podrži tranziciju ka zelenoj ekonomiji (GET tehnologije); (iii) poveća kapacitete i trgovinski potencijal MSP-ova kroz povećan pristup finansiranju, kako bi im se omogućilo ulaganje

dodatnih sredstava za uvođenje EU standarda; i (iv) promoviše pravedniji pristup finansiranju za investicije u automatizaciju i digitalizaciju za MSP-ove koje vode žene, te unaprijedi konkurentnost i održivost poslovanja krajnjih korisnika. Pored toga, projekat će omogućiti uspostavljanje SME Training Academy, koja će MSP-ove opremiti poslovnim kompetencijama, sa naglaskom na otpornost, rast i regionalnu saradnju.

Uticaj na tranziciju

ETI rezultat: 65

Projekat će doprinijeti ostvarivanju ukupnih ciljeva Okvira i podržati kompetitivne i zelene tranzicione kvalitete, s obzirom na to da ima za cilj jačanje konkurentnosti MSP-ova i podršku zelenoj tranziciji putem prioritizacije investicija koje obezbjeđuju usklađenost sa EU direktivama, promovišu digitalizaciju u manje konkurentnim državama i podstiču zelene tehnologije u cilju stvaranja održivije ekonomije, sa manje emisija ugljenika i većom otpornošću na klimatske promjene.

Podaci o klijentu

Addiko banka AD Podgorica (ABP) je univerzalna banka sa sjedištem u Crnoj Gori, dio Addiko Grupe, koja pruža usluge MSP-ovima i maloprodajnim klijentima putem 10 filijala i 197 zaposlenih širom zemlje.

Pregled finansiranja EBRD-a

2.000.000,00 eura

Ukupna vrijednost projekta

2.000.000,00 eura

Dodatnost

Dodatnost se ostvaruje kombinovanjem srednjoročnog finansiranja sa tehničkom pomoći i ciljanom investicionom podrškom, u okviru paketa koji podržava automatizaciju i digitalizaciju MSP-ova u Crnoj Gori.

Komponenta Gender SMART promoviše pravedan pristup finansiranju MSP-ova koje vode žene, kroz specijalizovanu obuku za unapređenje spremnosti za digitalizaciju, povećanje atraktivnosti projekata i razvoj strategija usmjerenih na rodnu ravnopravnost.

Pregled ekološkog i socijalnog aspekta

Kategorija FI (ESP 2024). Addiko banka AD Podgorica (ABP) je novi klijent EBRD-a. Prihvatljivi podprojekti će podržati finansiranje MSP-ova u okviru programa „SME Go Digital in the Western Balkans“, za koje se očekuje da će biti niskog ekološkog i socijalnog (E&S) rizika. Glavni ekološki i socijalni

rizici odnose se na kapacitet klijenta da implementira svoj Sistem upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMS). Ekološka i socijalna detaljna analiza je sprovedena kroz reviziju upitnika klijenta o ekološkim i socijalnim pitanjima i najnovijeg godišnjeg ekološkog i socijalnog izvještaja, kao i sastanaka sa klijentom. ABP posjeduje Sistem upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMS), koji se smatra usklađenim sa profilom rizika prihvatljivih podprojekata.

Od ABP-a se očekuje da održava svoj ESMS radi efikasne procjene, upravljanja i praćenja ekološkog i socijalnog rizika i uticaja, u skladu sa Zahtjevima EBRD-a u oblasti životne sredine i socijalnih pitanja (ESRs) 2, 4 i 9, u okviru ESP-a (2024). Ovo uključuje usklađenost sa listom isključenja EBRD-a iz ekoloških i socijalnih razloga i usklađenost sa relevantnim smjernicama EBRD-a za finansijske institucije. Krajnji korisnici koje finansira klijent moraju poštovati važeće nacionalne propise iz oblasti životne sredine, socijalnih pitanja, zdravlja, bezbjednosti i radnih odnosa. ABP će EBRD-u dostavljati godišnje ekološke i socijalne izvještaje, detaljno prikazujući implementaciju ESMS-a, usklađenost sa zahtjevima EBRD-a, rezultate skrininga podprojekata i sve značajnije incidente iz oblasti životne sredine i socijalnih pitanja.

ABP je takođe u obavezi da javno objavljuje informacije o svom ESMS-u, u skladu sa ESP 2024.

Ukoliko se finansiranje EBRD-a koristi za podprojekte iz obnovljivih izvora energije, oni moraju ispunjavati E&S kriterijume prihvatljivosti EBRD-a za projekte iz obnovljivih izvora energije, kao i sve druge zahtjeve definisane finansijskim sporazumom.

Zelene procjene

Procjena usklađenosti sa Pariškim sporazumom

Projekt se smatra usklađenim sa Pariškim sporazumom na osnovu primjene pristupa Banke za usklađivanje sa Pariškim sporazumom kod indirektnog finansiranja: (i) definisana namjena sredstava za GET prihvatljive podprojekte, (ii) primjenjive isključenosti, i (iii) posvećenost klijenta da uskladi svoje finansijske tokove sa tranzicijom ka razvoju sa niskim emisijama gasova staklene bašte i većom otpornosti na klimatske promjene.

GET atribucija

Projektu se pripisuje 60% GET udjela. Svi GET podprojekti koji se finansiraju biće usklađeni sa ekološkim i socijalnim zahtjevima Banke i poštovati GET standarde i zahtjeve navedene u Izjavi o politici, u skladu sa najnovijom verzijom GET priručnika. Kada je relevantno, ulaganja u visokop performansne tehnologije treba da budu vođena specifičnim preporukama za podprojekte navedenim u Izjavi o politici. Očekivani zeleni rezultati projekta uključuju smanjenje emisija za 623 tone CO₂ ekvivalenta (Scope 2) godišnje i uštedu energije od 7.670 GJ godišnje.

Tehnička saradnja i bespovratno finansiranje

Program se podržava grant sredstvima Evropske unije za finansiranje (i) tehničke saradnje (TC) u ukupnom iznosu od 4,48 miliona EUR i (ii) isplata investicionih podsticaja krajnjim korisnicima kredita (Non-TC) u ukupnom iznosu od 22,5 miliona EUR.

Tehnička saradnja: Tehnička saradnja obuhvata podršku Konsultanta za program (PC) MSP-ovima u pripremi relevantnih i finansijski održivih investicionih planova, kao i podršku PFIs u razvoju liste i portfolija prihvatljivih podinvesticija. PC će takođe pružati pomoć u implementaciji, praćenju i verifikaciji tehničke realizacije i usklađenosti investicija prije nego što se sredstva podsticaja isplate prihvatljivim MSP-ovima. Dodatno, EBRD će podržati Addiko grupu u razvoju Regionalne trening akademije i savjetodavnog okvira kako bi se korisnici MSP-ovi opremili ciljanim poslovnim znanjima i vještinama, kao i kako bi se olakšala prekogranična saradnja.

Netehnička saradnja: Investicioni podsticaji u iznosu od 10% krajnjim korisnicima kredita za realizovane investicije u automatizaciju i digitalizaciju, u skladu sa kriterijumima prihvatljivosti navedenim u Izjavi o politici programa.

Kontakt informacije kompanije

Aleksandra Mitrović

aleksandra.mitrovic@addiko.com

+382 67 800 007

<https://www.addiko.me/>

Bulevar Džordža Vašingtona 98, The Capital Plaza 81000, Podgorica, Crna Gora

Posljednje ažuriranje PSD-a

Opšte informacije o tranziciji

Dodatne informacije o pristupu EBRD-a u oblasti mjerenja uticaja tranzicije su dostupne [ovdje](#).

Poslovne prilike

Za poslovne prilike ili nabavku, kontaktirajte kompaniju klijenta.

Za mogućnosti poslovanja sa EBRD (koje nijesu vezane za nabavku) kontaktirajte:

Tel: +44 20 7338 7168

Email: projectenquiries@ebrd.com

Za projekte u javnom sektoru, posjetite [EBRD Nabavka](#):

Tel: +44 20 7338 6794

Email: procurement@ebrd.com

Opšti upiti

Konkretni upiti mogu biti upućeni putem [EBRD Obrasca za upite](#).

Politika zaštite životne sredine i socijalna politika (ESP)

Politika zaštite životne sredine i socijalna politika (ESP) i odgovarajući Uslovi za realizaciju (UR) utvrđuju načine na koje EBRD sprovodi svoje odredbe za razvoj „ekološki prihvatljivog i održivog razvoja“. ESP i UR uključuju posebne odredbe kojih klijenti treba da se pridržavaju sa primjenjivim uslovima iz nacionalnih zakona u oblasti javnih informacija i konsultacija, i uspostavlja žalbeni mehanizam za prijem i lakše rješavanje pritužbi i žalbi zainteresovanih strana, pogotovo pitanja vezanih za učinak klijenta i projekta u oblasti životne sredine i socijalnih pitanja. Srazmjerno prirodi o obimu rizika i uticaja projekta na životnu sredinu i socijalna pitanja, EBRD dodatno zahtijeva od svojih klijenata da po potrebi objavljuju informacije o rizicima i uticajima koji proizilaze iz projekta, ili da preduzmu smislene konsultacije sa zainteresovanim stranama i razmotre i odgovore na povratne informacije koje dobiju od njih.

Više informacija o praksama EBRD-a u ovoj oblasti navedeno je u [ESP](#).

Integritet i usklađenost sa regulativom

Kancelarija Glavnog službenika za usklađenost sa regulativom (OCCO) EBRD-a promovise dobro upravljanje i osigurava primjenu najviših standarda integriteta u svim aktivnostima Banke u skladu sa najboljom međunarodnom praksom. Detaljna analiza vezana za integritet se sprovodi za sve klijente Banke kako bi se osiguralo da projekti ne predstavljaju neprihvatljiv rizik po integritet ili reputaciju Banke. Banka vjeruje da je identifikovanje i rješavanje pitanja tokom faza odobrenja projekta najefikasnije sredstvo za obezbjeđivanje integriteta transakcija Banke.

OCCO igra ključnu ulogu u ovim naporima zaštite, a takođe pomaže u praćenju rizika po integritet projekata u periodu nakon ulaganja.

OCCO je takođe odgovorna za sprovođenje istrage na osnovu navoda o prevari, korupciji i nedoličnom ponašanju za projekte koje finansira EBRD. Svako, bilo unutar ili izvan Banke, ko sumnja na prevaru ili korupciju, treba da podnese pisani izvještaj Glavnom službeniku za usklađenost sa regulativom putem elektronske pošte na compliance@ebrd.com. OCCO će postupati po svim prijavljenim pitanjima radi daljeg praćenja. Svi izvještaji, uključujući anonimne izvještaje, će biti pregledani. Izvještaji se mogu dostaviti na bilo kojem jeziku Banke ili jeziku zemalja u kojima Banka posluje. Pružene informacije moraju biti navedene u dobroj vjeri.

Politika pristupa informacijama (AIP)

Politika pristupa informacijama (AIP) utvrđuje kako će EBRD objavljivati informacije i konsultovati se sa zainteresovanim stranama kako bi promovisala bolju svijest i razumijevanje njenih strategija, politika i operacija nakon stupanja na snagu 1. januara 2020. godine. Molimo posjetite stranicu [Politike pristupa informacijama](#) kako biste saznali koje informacije su dostupne na internet stranici EBRD-a.

Posebne zahtjeve za dobijanjem informacija možete uputiti putem [EBRD Obrasca za upite](#).

Nezavisni projektni mehanizam odgovornosti (IPAM)

Ukoliko su napori za rješavanje problema vezanih za životnu sredinu, socijalna pitanja ili objavljivanje podataka od strane Klijenta ili Banke neuspješni (npr. putem žalbenog mehanizma Klijenta na nivou projekta ili direktnim angažovanjem sa rukovodstvom Banke), pojedinci i organizacije mogu da pokušaju

rješavanje problema kroz EBRD nezavisni projektni mehanizam odgovornosti.

IPAM nezavisno preispituje pitanja Projekata za koje se smatra da su nanijeli (ili bi mogla da nanesu) štetu. Svrha ovog mehanizma je: da podrži dijalog između zainteresovanih strana na Projektu kako bi se riješila pitanja vezana za zaštitu životne sredine, socijalna pitanja i javno objavljivanje; da utvrdi da li je Banka poštovala svoju Politiku zaštite životne sredine i socijalnu politiku ili odredbe svoje Politike pristupa informacijama koje su specifične za Projekat; i, gdje je primjenjivo, da riješi bilo koje postojeće nepoštovanje ovih politika, istovremeno spriječavajući buduće nepoštovanje propisa od strane Banke.

Molimo vas da posjetite [internet stranicu Nezavisnog projektnog mehanizma odgovornosti](#) da biste saznali više o IPAM-u i njegovom mandatu; [načinu podnošenja žalbe](#); ili kontaktirajte IPAM putem adrese e-pošte ipam@ebrd.com za smjernice i više informacija o IPAM-u i o načinu podnošenja žalbe.